

Arhiv Bos. krajine B. Luka

AKR

Simo VEJNOVIĆ

PARTIZANSKI MINERI

Okupacija zemlje zatekla me u Karlovcu. Prilikom povlačenja ispred Nijemaca ranjen sam u Novom Mjestu. Lako sam bio ranjen u nogu, krenulo je nas 13 bivših vojnika pješice prema Karlovcu. Kad smo došli blizu Karlovača nisam dalje mogao da idem, već sam izašao na cestu i tu sam zarobljen od Nijemaca i prevezen u Karlovac. Isti dan nisam imao na sebi vojničko već civilno odijelo. Pokupili su nas u dvorište, mnogo vojnika. Kad smo se kretali oko ograde primijetili smo djevojku, koja nam je rekla da bježimo jer ćemo otići u zarobljeništvo. Rekla nam je da ne idemo na stanicu u Karlovac, već da ćemo u Rječice. Pronašli smo prolaz iz ograde i tako je nas 14 otišlo iz logora. Došli smo u Rječice kod prometnika željezničke stanice, bio je prijatan i predusretljiv. Interesovali smo se kada ide voz prema Glini. Predložio nam je da se kod njega na štali odmorimo, a pobrinuo se i za hranu. Sa mnom su tada bila dva Muslimana iz Blagaja, Meho Emširović, u toku rata bio je u domobranima, ali je dobar. Bio je neki Muha, taj je bio legionar.

Zeljeznički prometnik kod koga smo sklonjeni na štali donio nam je i komad slanine. Drugog dana ujutro došao je kod nas i rekao da nemamo voza do 13 časova, da ne treba da se plasimo, niko nas neće odati. Krenuli smo vozom tek naveče i došli

pod Petrovu Goru. Na manjoj stanicici rečeno nam je da izademo, jer voz ne može dalje, pošto je prekinuta pruga. Krenuli smo pješice i došli na cestu koja povezuje Karlovac i Glinu. Došli smo pred seosku kuću. Ovdje smo pitali za put prema Glini, pa nam je djevojka rekla da ne idemo u tome pravcu, jer je tamo bio pokolj naroda. Naravno da su u Glini poklani ugledni Srbi. Predložila nam je da ovdje prenoćimo, a da će nam drugi dan pokazati put preko ceste prema Bosni da se prebacimo između Bosanske Krupe i Bosanskog Novog.

Drugi dan smo došli u selo, navratili kod jednog čovjeka. Bio je bogat, zanatlija-kovač. Kako sam i ja bio puškar, počeli smo da razgovaramo o poslovima, te mi je povjerio da ima dva pištolja (gasera) neispravna. Držao ih je u radionici pod panjem na kome je kovo. On nas je lijepo primio, dao nam hrane, a ja sam mu popravio pištolje. On nas je uputio kuda ćemo dalje ići. Došli smo u selo Gvozdensko. Ono je naseljeno hrvatskim življem. Morali smo da kažežemo da smo Hrvati i da smo rodom od Dvora na Uni. Pronašli smo seljaka koji nas je kolima prevezao do Dvora na Uni. Na putu su nas presrela dva mladića koji su nas napali, psovali kralja i sl. a zatim prevrnuli kola. Uspjeli smo da dođemo do Bosanskog Novog. Pronašli smo skelara (jer je most srušen), Arapovića, koji je prištao da nas preveze preko Une (po 10 dinara). Nas je bilo 7 vojnika. Kad smo bili na sredini Une, Arapović je zatražio da mu platimo ili će nas izbaciti u vodu. Počeo je da podbacuje veslo pod čamac, kako bi ga prevrnuo. Morali smo da mu platimo. Kad sam mu dao 100 dinara tražio sam da mrati razliku, na šta mi je Arapović rekao da kusur vraćaju veslon u glavu i kundakom u rebra. Vidjeli smo u kakvoj smo situaciji pa smo odmah krenuli dalje. Tako sam došao kući u Sokolište. Utac mi je tada rekao da bi najbolje bilo da se

ne pojavljujem, već da se negdje prikrijem.

Pošto je došlo do ustanka na Kozari, sa ustanicima sam učestvovao u napadu na Svodnu. Poslije toga čud sam za grupu partizana na Karanu. Prešao sam Janu i otišao na Karan. Tamo sam našao Ivicu Marušića - Ratka, Zarku Žgonjaninu i Dragana Marina. Namjeravao sam da ostanem kod njih, ali su mi rekli da se vratim. Dali su mi i letke, izvještaje i sl. da upoznam ljudе u selu. Citalo sam to Trivi Jovičiću, Iliju Mađenu, mome ocu i stricu i još nekim ljudima. U međuvremenu sam bio otkriven, pa su ustaše stale patrolirati da me hvataju.

Dogovorio sam se sa Perom Vejinovićem (poginuo je) te smo otišli u Mudice. Tamo je bila Novska četa. Tamo su bili Melja Ličina i Ahmed Sehović - Seho. I ja i brat Pero imali smo pištolje. Ličina i Sehović interesovali su se kako je u selu pa smo im rekli da je narod raspoložen za borbu. Napomenuli smo da smo napravili spisak od 390 ljudi koji bi mogli podi u borbu. Predložili smo im da podu na naš kraj da tamo stvorimo jedinicu. Bilo je to u septembru 1941. Mekli smo da je narod raspoložen u Agićima, Miskoj Glavi, Volaru, Cikotama, Jugovcima, Trgovištu, Vitešovcima, Sokolištu i Mađirovcu, da bi mnogi pošli u borbu, jer su učestvovali u dizanju ustanka.

Jedne subote došli su Ahmet Sehović i Melja Ličina s dvije partizanke i nekoliko boraca. Ja sam imao zadatak da sazovem narod u školu na zbor. Bilo je mnogo naroda. Tada je stvorena četa. Imenovan sam za komandira čete. Imenovali smo i odbornike i izvršene su druge pripreme. Desetina se sutradan povukla.

Za stvaranje naše čete doznale su ustaše preko Tome Gojića, zvanog Vujsina, i Jovana Dabića. Upućena je satnija ustaša iz

Ljubije na čelu sa Ganićem. Oni su uhvatili našeg stražara prema Surkovcu, zatim su pohvatali odbornike Stojana Batoza, Petra Pančića i još neke. Ostali su samo Lazo Dženić, Gavro Pekija, Tešo Stjepanović, Lazo Majkić, i Nikola Vejnović. Ujih 9 je do tjerano do kuće moga oca. Moj brat Đorđe, stričević Pero i ja povukli smo se u šumu. Otac nam je otjeran u logor.

Đorđe, Pero i ja odlučili smo da pređemo preko Sane i da krenemo na Karan. Uzec sam vreće i lopate te smo prešli preko Sane i prošli pored domobrana u Svodnoj. Rekli smo im da idemo u šumu radi nabavke pržine pošto sam po zanimanju kovač. Trojica domobrana stajali su na pruzi, nasmijali su se na nas, jedan je dobacio: "Sretan put", kao da su znali kuda idemo. Mi smo prva grupa koja je u septembru 1941. prešla preko Sane i došla na Karan u partizane.

•
Po dolasku na Karan javili smo se Ivici Marušiću - Ratku. Bili su i Zarko Žgonjanin i Dragan Marin. Kako sam bio zanatlija-puškar, trebalo je da stvorim radionicu. Našao sam alata kod Koste Hodića, zatim kod Janjuza u Marinama. Prva akcija u kojoj sam učestvovao bila je škola na Umetaljki kod Dobrljina. Istina, prilikom polaska na akciju, Ratko mi nije dozvolio, govorеći da sam im potreban, pa sam zamolio Zarka Žgonjanina, koji mi je rekao da im se priključim kada budemo vršili raspored za napad. Ova akcija, izvedena je 17/18. decembra 1941. Bio sam u desetini Mirkog Mačka, u vodu Laza Lazića. Kada me je primijetio Ivica Marušić - Ratko ljutio se što sam samovoljno došao. Rekao sam mu da sam došao u partizane da se borim noću a danju da radim. Zadatak naše desetine je bio da likvidira bunker ispod škole. Kada je dat znak za napad, pošli smo naprijed. Ispred

bunkera je postavljena žica, pa sam od nje bio povrijeden. Krenuli smo naprijed. Imao sam bombu koju sam bacio na bunker. Drugovi su bacili bombe, a zatim sam primijetio domobrane kako bježe prema školi. Sjećam se da sam pucao na jednoga, koji je u povlačenju pružao otpor. Bio je pogoden. Primijetio sam Dragana Marina kako kreće naprijed i ubacuje bombu kroz prozor u školu. Ovo uporište u toku noći je likvidirano (oko 70 neprijateljskih vojnika). Mislim da je tada zarobljeno 5 puškomitrailjeza, a ostale su bili karabini.

Do akcije na Frijedor u maju 1942. radio sam u radionici za popravku oružja, na Kozari. U prvo vrijeme bilo je poteškoća, jer nismo imali materijala. Kasnije smo koristili avionske i druge bombe koje je neprijatelj bacao, a nisu eksplodirale. Sjećam se da su neke bombe bile slične tegovima, a teške oko 2,5 kg. Bile su podešene za pravljenje ručnih bombi. Napravio sam 7 takvih bombi, koje smo ponijeli za Podgrmeč i kasnije na akciju na Bihać. Bacili smo ih prilikom akcije na Suhaču.

Eksploziva je bilo vrlo malo i teško je bilo do njega doći. Dobieli smo nešto iz Lješljana, ali ga kasnije nije bilo. Zato smo bili upućeni na traženje neeksplođiranih avionskih bombi, mina i topovskih granata. Sjećam se slučaja iz 1942. Doznali smo od Milana Žgonjanina da u jednom gaju postoji avionska bomba koja nije eksplodirala. Otišao sam na to mjesto i pronašao. Otpočeo sam sa grupom drugova da je iskopavam. Sa mnom su bili Milan Žgonjanin, Lazo Krneta i još dva druga iz Čete sa Karana. Kada smo došli do bombe, drugovi su se uplašili. Sa mnom je ostao Lazo Krneta. Nije htio da me napusti govoreći da njegova glava nije skuplja od moje. Stajao je sve vrijeme kod mene dok nisam otkopao bombu, a zatim smo pronašli lance pomoću kojih smo je izvadili. Bila je teška oko

110 kg. Pošto smo je izvukli iz zemlje demontirao sam upaljač. Sada je bomba postala bezopasna. Milan Žgonjanin i Nade Kantar ponijeli su je i nosili vrlo kratko. Bila je teška. Zatim je Lazo Krneta rekao da je metnu na njega, da će je sam nosti. Zaista je teško vjerovati, ali je tačno da je Lazo Krneta sam ovu bombu odnio do crkve u Marine.

Ovu bombu smo kasnije stavili pod prugu kod Reljića. Bomba je eksplodirala i prekinula željezničku prugu.

Kao što sam napomenuo, oskudijevali smo u eksplozivu. Dobijali smo nešto iz Ljubije od Drage Marušića. Od njega smo dobili i dvije kabl mašine, zatim smo dobijali električne upaljače, kao i manje količine eksploziva. Tako je bilo do oslobođenja Ljubije. Morali smo i pored toga tražiti avionske bombe, granate i mine. Dolazili smo do malih avionskih bombi, zvali smo ih krilatice. Imale su krilca, a unutra upaljač sa nekoliko točkića. Ovakvih mina bilo je u selu Božićima nedaleko od kuće Nikole Kovačevića. Pronađeno je ovdje više ovakvih bombi. Bilo ih je po 25 komada u sandukima, jer su ih tako i bacali. Vadili smo eksploziv iz ovih bombi kao i upaljače. Ovo smo stavljali u mine sa kojima smo minirali pruge i uništavali neprijateljske vozove sa vojskom.

Nešto pred napad na Prijedor dobili smo partizanski top iz Banije. Zamjenjen je za puškomitrailjez "Bruno". Bio je primitivo izrađen. Uz njega je bila jedna granata, radena je od vodenе cijevi. Top je izrađen u Gvozdenskom. Bio sam zadužen od Šoše da rukujem ovim topom u akciji na Prijedor. Sa mnom su bili Mlado Kolundžija, Mirko Lukavica i Risto Stupar. To je bila posebda. Drugovi iz Banije koji su donijeli top rekli su u šali da "top" tuče i naprijed i natrag nazad", da vodimo računa o punjenju, stavljujući u njega samo fildžan baruta. Pred akciju na Prijedor bili

smo kod Turudija. Boša je naredio da se top isproba i da se stave dvije mjerne baruta. Nekao sam da to top neće izdržati, ali sam morao tako postupiti, jer je Boša bio uporan. Stavili smo dvije mjerne baruta te je došlo do eksplozije i uništenja topa. Tako je ranjen Stevo Turundija. Udarilo ga je parče razvaljenog topa. Komadi su letjeli na sve strane. Tako smo ostali bez topa.

Krenuli smo u akciju na Prijedor bez topa. Išao sam uz Stab bataljona Žarka Žgonjanina. Prošli smo od Puharske kroz Prijedor i došli do Hadetića. Nismo mogli dalje, jer su ustaše davale otpor iz gimnazije i apoteke. Sjećam se da sam tada primijetio nekoliko puškomitrailjezaca koju odstupaju. Nekli su da im ne dejstvuju puškomitrailjezi. Uzeo sam ove puškomitrailjeze i pokušao da ustanovim kvar. Ispostavilo se da su bili zaneđeni zemljom, nekima je slomljena igla (u 4 puškomitrailjeza), ali sam imao rezervnih igala. Popravio sam ove puškomitrailjeze. Tada sam se upoznao sa Milošem Vejinovićem. Kada je vidjeo kako ja popravljam puškomitrailjeze, na brzinu je naredio da mi bore i donesu više kutija cigareta. Bilo ih je mnogo na šatorskom kriku, na kome sam popravljao puškomitrailjeze. Miloš je poginuo u toku rata.

Na Karanu sam 1942. pravio iglu za top koji je zarobljen na Japri. Trebalo je drugovima u Podgrmeču napraviti iglu za ovaj top. Bio je to brdski top bez igle. Napravio sam iglu sa ono alata što smo imali. Bio je ovdje zarobljeni Nijemac koji je pitao za alat kojim smo ovo napravili. Mile Mutić, koji je znao njemački, objasnio mu je da smo to ručno turpijom napravili.

Prilikom oslobođenja Prijedora imali smo poteškoća jer je

bilo mnogo nagaznih mina. Bile su postavljene oko Prijedora. Sa mnom je tada radio Gojko Mrda. Majteže je bilo demontirati male nagazne mine u drvenim kutijama. Manje su postavljene, pa su već zarašle u travu. Trebalo je najprije otkriti sistem po kome su postavljene, a onda je bilo lako. Uglavnom su postavljane po sistemu cik-cak.

Napravio sam 1942. sedam bombi koje sam ponio kada smo pošli na Podgrmeč, a kasnije napadali na Bihać. Rečeno mi je da izaberem grupu drugova sa kojima će iz Bihaća vršiti otpremanje materijala. Bio je sa mnom Mlado Graonić, koji je ovde i poginuo, Mirko Zec, takođe poginuo, Dragan Burazor, ranjen. Ostalo je nas lo koji smo radili na ovom zadatku.

Po povratku na Karan opet sam nastavio da radim u radionici. Pred Kozaračku ofanzivu, dobio sam zadatak da miniram most na Prljugovcu prema Svodnoj. Trebalo je postaviti minu i dači u zrak ono što naide, kamion ili drugo vozilo. Sa mnom je pošao Mladen Zajić, sin Trivunov. Poginuo je u toku rata. Htjeli su da podu s nama Bora Batoz i Vuka Miodrag. Ved Trivuna Pralice trebalo je mitroljezom da nas štiti sa Štankoviće brda. Postavljene su izvidnice prema Prijedoru i Bosanskom Novom. Javljeno je da od Prijedora kreće kamion sa Nijencima. Kada je došao u blizinu, Trivun Pralica je otvorio vatru, iako nije imao zadatak da napada dok se ne minira ~~na~~ most sa vozilom. Kamion je poslije toga pošao velikom brzinom. Aktivirao sam minu ispred kamiona tako da mu je karoserija odsječena, a ostala je mašina. U kamionu je bila komisija za opravak pruge. Kada smo došli do kamiona pronašli smo skicu pruge, zatim nekoliko pištolja i automate. Uzeli smo oružje, skicu i kantu benzina i povukli se prema Ahmetovićima.

U toku borbe Nijemci su davali žestok otpor dok su imali municije. Nisu htjeli da se predaju. Sjećam se da su neki kompači sasjekli dvojicu Nijemaca koji su se sklonili u Sumu. Zarobljeno je njih 5-7, među kojima i oficir, kapetan po činu. Jaslušavan je na Karanu, ali je bio drzak. Zapalili smo 3 kamiona, a automobil smo sa oficirom istjerali uz Grabušnicu. Samom je bio Pero Muharem. Došli smo u Marine. Ovdje smo našli Zarka Žgonjanina, koji mi je rekao da se radionica na Karanu rasturi jer je počela kozarska ofanziva. Tada sam demontirao i automobil, sakrivši motor pod bukvu. Sklonio sam alat i nešto oružja (neispravan puškomitrailjer).

Prilikom kozaračke ofanzive zarobljeni su topovi na Ravnom Gaju. Popravljao sam top kod kuće Vase Avdulaja, u selu Strigovi. Bili su mu izbačeni dijelovi za okidanje. U međuvremenu je naišao neprijatelj, pa sam top zakopao u Pastirevu.

